



KGWEDITHARO 1				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
Tekanyetsoyamotheo le tlwaetso (Tse di rulantswengmosekolong) di diragadiwe ka matsatsi a mararo a kgweditharoyantlha, mo bekeng ya ntlha – Letsatsi 1 go ya go 3. Tshedimisetso e, e dirisetswa go bona gore ke eng se se tshwanetseng go dirwa go tswalela mekhino e e itemogelwang le go tswelletsa ditirwana tsa go ruta le go ithuta.				
1-2	<p><b>Go reetsa seyalemowa kgotsa dipegelo tsa Lokwalodikgang le go buisana ka dintlha tsa sešweng Ditirwana tsa matseno</b></p> <p>Ponelopele</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditirwana tsa matseno: ponelopele</li> <li>• Reeletsa dintlha tse di totobetseng go tswa mo mananeong a seyalemowa le a thelebišene</li> <li>• Supa ka moo puo e e naganelang letlhakoreng le le lengwe e tlhamiwang ka teng</li> <li>• Botsa dipotso tse di tseneletseng tse di gwehlhang le tse di tlhokang ditlhaloso tsa tlaleletso</li> <li>• Reeletsa tshedimisetso go tswa mo ditlhangweng tsa molomo tse di farologaneng: dipegelo, o sobokanye dikakanyokgolo</li> <li>• Tlhama ngangisano e e lekalekanang ya dintlha tse di maleba e bile di gwehlha</li> <li>• Bontsha kakanyo le go e tshegetska ka bosupi jo bo utlwalang</li> <li>• Reetsa ka mathagatlhaga le ka tshisimogo</li> </ul>	<p><b>Buisa Athikele ya Lokwalokgang Buisetsa go tlhologanya Ditirwana tsa pele ga puiso</b></p> <p>Ponelopele e e ikaegileng ka setlhogo le ditshwantsho</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supa le go buisana ka melaetsa yotlhe e e ikaeletseng le e e bofitlha ya ditso</li> </ul> <p><b>Ditogamaano tsa go buisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Okola dikakanyokgolo</li> <li>- Go latlhela matho mo dintlheng tsa tshegetso</li> </ul> <p><b>Ditogamano tsa go tlhologany</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebelela dikarolo tsa Setlhangwa</li> <li>• Golaganya dintlha le botshelo jwa gago</li> <li>• Buisanang ka moo ditegeniki tse di dirisiwang ke bakwadi, batlhami/baakanyetsi ba ditshwantsho lebatshwantshi ba tlhamang le golebelela lefatshe ka gona</li> <li>• Tlhama le go tlhalosa dipholo kgotsabokhutlo jo ba bo batlang</li> <li>• Akanya le go neela ditharabolotse di farologaneng fa ba leka gorarabolola mathata</li> <li>• Buisana ka moo melaetsa e kadigelang ka teng</li> </ul> <p><b>Dithutatsela/mekgwathuto ya puiso: Puisetsogodimo/tlogela tsotlhe o</b></p>	<p><b>Kwala Tshosobanyo ka Athikele ya Lokwalokgang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supa dintlhakgolo/dintlha tsa nnete</li> <li>• Rulaganya dintlhakgolo/dintlha tsa nnete</li> <li>• Kwala ka mafoko a gago</li> <li>• Akanya le go tlathlhaba tirwana e o itlhametse le o e ikwaletseng</li> <li>• Kwala setlhangwa se se phepa e bile se buisega</li> </ul> <p><b>Dirisa dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira paakanyetso tiro/Pele ga go kwala</li> <li>• Go kwala ditlhangwa tsa ntlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotlha diphoso le</li> <li>• Go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Rekota mafoko le bokao jwa ona mo Thanoding ya mong kgotsa mo loboteng la mafoko</b></p> <p><b>Dirisa thanodi go peleta mafoko le kgodiso ya tlotlofoko</b></p> <p><b>Dirisa dikarata tsa puiso go tsamaisa dikgato tsa go buisa</b></p>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko</b></p> <p>Maina, Mainatota le mainakgopolo, maemedi (leemeditho, lesupi)</p> <p><b>Go dira ka dipolelo</b></p> <p>Tumalano ya sediri le lediri (dithuanysediri), dipaka (pakajaanong, pakapheti, pakatlang)</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puiso</b></p> <p>Kgaoganyo ya mafoko, tiriso ya Thanodi</p> <p><b>Matshwao a puiso</b></p> <p>Khutlo. Phegelo, khutlokhutlo, letshwao la potso, letshwao la tsiboso</p>

KGWEDITHARO 1				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amogela dikakanyo tse di sa dumalaneng le tsa gago le go tsiboga sentle mo go tlhokagalang</li> <li>• Buisanang ka ga bonnete jwa tshedimosetso ka go e bapisa le metswedi e mengwe</li> </ul>	<p><b>buisse/puiso ka setlhopha/puiso e e amoganwang/puiso ka sebedi/puiso ya Athikele ya Lokwalodikgang ka nosi</b></p> <p><b>Tekanyetso ya go ithuta – mo go ipaakanyetseng tlhagisa ya Tiro ya Molomo</b></p> <p><b>Go buisetsa go ijesa monate: Padi/padiso e e ka buisiwang letsatsi le letsatsi bonnye metsotso e le some a mararo</b></p>		
3-4	<p><b>Buisanang ka Patsana/Novella/Padi/Padiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ditirwana tsa matseno</b> sk Ponelepele, go okola, go tlodisa matlho</li> <li>• Bonela pele ka se se tlaa diragalang</li> <li>• Tlhalosa nthakemo ya Mokwadi le Mmuisi</li> <li>• Tsepama mo setlhong</li> <li>• Tlhalosa ka</li> <li>• Tlhalosa ka mabaka a a utlwalang</li> <li>• Buisanang ka dikakanyokgolo le dintlha tse di kgethegileng</li> <li>• Botsa dipotso tse di maleba le tsibogela ka tihomamo</li> </ul> <p><b>Tsaya karolo mo puisanong ya setlhopha</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Refosana go bua</li> <li>• Tsepama mo setlhogong</li> <li>• Botsa dipotso tse di maleba</li> <li>• Tsweletsa dipuisano</li> <li>• Tsibogela dikgopolo tsa ba bangweka go di utlwelela le ka tlotlo</li> </ul>	<p><b>Buisa Padi – Thuto ya Dikwalo</b></p> <p><b>Go buisetsa go tlhaganya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pele ga puiso ka ponelopele go tswa mo setlhogong le go buisana ka dithitokgang/diteng tse di mabapi</b></li> </ul> <p><b>Ditogamano tsa go buisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bopa bokao jwa mafoko a a sa tlwaelegang le ditshwantsho</li> <li>- Boeletsa go godisa go tlhaganya</li> </ul> <p><b>Ditogamano tsa Tekatlhaganya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dira ponelopele go ya ka Setlhangwa</li> <li>- Botsa dipotso ka ga Setlhangwa</li> </ul> <p><b>Thuto ya Ditlhangwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supa le go tlhalosa dikakanyokgolo</li> <li>• Buisanang ka baanelwa</li> <li>• Supa le go buisana ka maikutlo a a bontshiwang</li> <li>• Buisanang ka maikutlo a a emetseng sengwe go diragala le phetolo ya bokao</li> <li>• Amanya ditragalo le baanelwa le botshelo jwa gago</li> <li>• Buisanang ka popego, tiriso ya puo maitlhomoma/maikaelele le baamogedi/bareetsi</li> <li>• Dirisa thanodi go godisa tlotlofoko</li> </ul>	<p><b>Kwala tlhamo ka Baanelwa/dithitokgang tsa Patsana/Padi/Padiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pele ga go kwala: reetsa dinopolo go tswa mo pading e e buisitsweng</li> <li>• Tlhopha diteng tse di maleba le maitlhomoma/maikaelele</li> <li>• Dirisa puo le popego e e maleba le setlhangwa</li> <li>• Dirisa kagego e e maleba</li> <li>• Rulaganya diteng tse di kgodisang ka tatelano</li> <li>• Dirisa thutapuo, mopeleto le matshwao a puiso a a maleba, go akaretsa dithuanyi tsa sediri le lediri</li> <li>• Dirisa thanodi go peleta mafoko lekgodiso ya tlotlofoko</li> </ul> <p>Dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira paakanyetsotiro/pele ga go</li> </ul> <p><b>Dirisa dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira paakanyetso tiro/pele ga go kwala</li> <li>• Go kwala ditlhangwa tsa nthla</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotlha diphoso le</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mabotsi, masupi, lefoko lele nopolang mafoko a a setseng a umakilwe</li> </ul> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo</b></p> <p>Dipaka (pakajaanong, pakapheti, pakatlang/isago)</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puiso</b></p> <p>Tiriso ya Thanodi, kgaoganyo ya mafoko, makaelagongwe le malatodi</p>

KGWEDITHARO 1				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhagisa maikutlo ka ditlhangwa tse tse o di buisitseng ka nosi</li> </ul> <p><b>Morago ga Puiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlotla kgang gape kgotsa dikakanyokgolo ka mela e le 5-10 (dira tshosobanyo)</li> <li>Tlhagisa maikutlo ka ga ditlhangwa tse o di buisitseng</li> <li>Di amaganye le botshelo jwa gago</li> <li>Neela pharologanyo gareng ga dibuka/ditlhangwa tse o di buisitseng</li> </ul> <p><b>Dithutatsela/mekgwathuto ya puiso: Puisetsogodimo/tlogela tsothe o buise/puiso ka setlhopha/puiso e e amoganwang/puiso ka sebedi/puiso ya Padi/Patsana ka nosi</b></p> <p>Tekanyetso ya go ithuta – mo go ipaakanyetseng tlhagisa ya Tiro ya Molomo.</p> <p>Go buisetsa go ijesa monate: Padi/padiso e e ka buisiwang letsatsi le letsatsi bonnye metsotso e le some a mararo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Rekota mafoko le bokao jwa ona mo Thanoding ya mong kgotsa mo loboteng la mafoko</b></p> <p><b>Dirisa thanodi go peleta mafoko le kgodiso ya tlotlofoko</b></p> <p><b>Dirisa dikarata tsa puiso go tsamaisa dikgato tsa go buisa</b></p>	
<p><b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG: TIRO 1: TIRO YA MOLOMO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Puisetsogodimo (Maduo: 20)</li> </ul> <p>Simolola ka tiro e mo kgweditharo 1 mme e feleletswe mo kgweditharo ya 2 fa maduo a tlaa bo a rekotiwa</p> <p><b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 2: GO KWALA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhamo (Maduo: 20)</li> <li>Kanelo or Tlhaloso</li> <li>5 Ditemana</li> </ul> <p>Mo tsamaong ya Kgweditharo</p>				
5-6	Reetsa Setlhangwa se se tlotlheletsang, sk., Papatso ya Seyalemowa Ditirwana tsa matseno	Buisa Setlhangwa sa tlotlheletso Buisetsa bokao - Ditirwana tsa pele ga Puiso, sk.,	Kwala Setlhangwa sa tlotlheletso, sk., Puo ka ditshwantsho pono/papatso • Tsosolosa tsibogelo ya maikutlo	Kgato ya go dira ka mafoko • Makopanyi Kgato ya go dira ka dipolelo

KGWEDITHARO 1				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
	<p>ponelopele</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Botsa dipotso tse di tlotlheletsang go akanya ba dirisa puo e e maleba</li> <li>• Supa dikakanyo tse di farologaneng le tsa gago</li> <li>• Farologanya dikakanyo tse di ganetsanang o be o neye mabaka</li> <li>• Dirisana ka tsela e e siameng ka nako ya dipuisano tsa setlhopha</li> <li>• Aroganya dikgopolo mme o rebole dikakanyo mo ditlhogong tse di gwetlhang ka mokgwa o o rulaganeng le go latelana sentle</li> <li>• Tlhama ngangisano e e utlwalang le go tshgetsatsa dikakanyo</li> <li>• Tsepama mo tihalosong</li> </ul>	<p>Ponelopele e e ikaegileng ka Setlhogo kgotsa ka ditshwantsho</p> <p><b>Ditogamano tsa go buisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Okola dikakanyokgolo</li> <li>- Go latlhela matlho mo dintlheng tsa tshagetso</li> <li>- Dira ponelopele o dirisa ditshwantsho/mafoko</li> <li>- Sekaseka bothokwa jwa seabe sa bothekeniki jwa ditshwantsho mo Setlhangweng</li> </ul> <p><b>Buisetsa go tihaloganyana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tlathloba Setlhangwa.</li> <li>- Sosobanya Setlhangwa</li> <li>- Buisa le tihaloganyana ditlhangwa tsa ditshwantsho tsa thaeletsano (mmedia), sk. Papatso le phousetara.</li> <li>- Pele ga Puiso buisanag ka ditshwantsho.</li> <li>- Tihalosang tshedimosetso</li> <li>- Buisanang ka maitlhomo a Setlhangwa</li> <li>- Buisang ka puo e e dirisitsweng</li> <li>- Supang le go buisana ka diponagalo tse di dirisitsweng jaaka mmala le fonto</li> <li>- Buisanang ka boalo jwa Setlhangwa</li> <li>- Farologanya mefuta e e farologaneng ya ditlhangwa tsa pono, sk. phousetara le papatso</li> </ul> <p><b>Dithutatsela/mekgwathuto ya puiso: Puisetsogodimo/tlogela tsotlhe o buise/puiso ka setlhopha/puiso e e amoganwang/puiso ka sebedi/puiso ya Patsana ka nosi</b></p> <p><b>Tekanyetso ya go ithuta – mo go ipaakanyetseng tlhagisa ya Tiro ya Molomo</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dira ditsholofetso</li> <li>• Kgobera/tlotlheletsatsa baamogedi</li> <li>• Nagana ka ga setlhogo le go tlhama dikgopolo</li> <li>• Akanya le go tlathloba tiro ya gago le ya boitlhamedi</li> <li>• Bontsha dikgopolo sentle le ka tatelano</li> <li>• Bontsha go tihaloganyana setaele le rejisetara</li> <li>• Tlhagisa tiro o tlhokometse bophepha le tlhagiso e e maatlafetseng</li> <li>• Fetisa bokao sentle le ka nepagalo</li> </ul> <p><b>Dirisa dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira paakanyetso tiro/Pele ga go kwala</li> <li>• Go kwala ditlhangwa tsa ntlha</li> <li>• Go boeletsatsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlotlha diphoso le</li> <li>• Go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Rekota mafoko le bokao jwa ona mo Thanoding ya mong kgotsa mo loboteng la mafoko</b></p> <p><b>Dirisa thanodi go peleta mafoko le kgodiso ya tlotlofoko</b></p> <p><b>Dirisa dikarata tsa puiso go tsamaisa dikgato tsa go buisa</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puosebui le puopegelo</li> </ul> <p><b>Bokao jwa mafoko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maele le diane</li> </ul>

KGWEDITHARO 1				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
		<b>Go buisetsa go ijesa monate: Padi/padiso e e ka buisiwang letsatsi le letsatsi bonnye metsotso e le some a mararo</b>		
7-8	<p><b>Reetsa kgangkhuetswe</b>  <b>Ditirwana tsa matseno</b>  <b>Go reetsa kgang e khutshwane</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditirwana tsa matseno: ponelopele</li> <li>• Gakologelwa ditiragalo ka tatelano e e siameng o dirisa paka e e siameng/ nepagetseng</li> <li>• Tirisano e e siameng ka nako ya dipuisano tsa setlhopho</li> <li>• Supa le go buisana ka mokgwa o puo e e tsayang lethakore e tlhamiwang ka teng</li> <li>• Buisanang ka baanelwa</li> <li>• Buisanang ka poloto, kgotlhang le maitshetlego (lefelokgang le nako)</li> <li>• Buisanang ka melaetsa mo setlhangweng</li> </ul>	<p><b>Buisa Kgangkhutshwe</b>  <b>Buisetsa bokao</b>  Ditirwana tsa pele ga puiso:  ponelopele e ikaegileng ka ditlhogo le ditshwantsho</p> <p><b>Ditogamano tsa puiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Okola dikakanyokgolo</li> <li>- Go latlhela matlho mo dintlheng tsa tshegetso</li> </ul> <p><b>Ditogamano tsa Tekatthaloganyo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ipopete bokao ka ga Setlhangwa.</li> <li>- Botsa dipotso ka ga Setlhangwa</li> </ul> <p><b>Thuto ya Dikwalo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlhatlhoba setlhangwa go bona melaetsa e e bofitlha le go sobokanya dikakanyokgolo le tsa tshegetso</li> <li>• Tlhalosa ka mokgwa o mokwadi a o dirisang go digela temogo ya ya mmuisi ka teng: ditogamaano tse di dirisitsweng, baanelwa</li> <li>• Buisanang ka tsenelelo</li> <li>• ka boleng jwa setso le loago mo setlhangweng</li> <li>• Buisanang ka poloto, thitokgang/ ntlhakgolo, maitshetlego (lefelokgang le nako) le baanelwa</li> <li>• Dirisa thanodi go godisa tlotlofoko</li> </ul> <p><b>Dithutatsela/mekgwathuto ya puiso: Puisetsogodimo/tlogela tsothe o</b></p>	<p><b>Kwala lekwalo la botsalano/bukatsatsi tse di ikamagantseng le kgangkhuetswe</b>  Dirisa kagego e e nepagetseng</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bontsha temogo ya baamogedi/ babuisi le setaele</li> <li>• Dirisa segalo se se maleba</li> <li>• Rulaganya, kwala setlhangwa sa ntlha le go boeletsa tiro ya gago, o totile go tokafatsa mopeleto, dipaka le go lomaganya dipolelo go nna ditemana tse di kopaneng</li> <li>• Dirisa makopanyi, sekao, le gale, makaelagongwe le malatodi go tshwaraganya dipolelo go bopa ditemana tse di lomaganeng</li> <li>• Dirisa matshwao a puiso le mopeleto o o nepagetseng</li> </ul> <p>Go dira paakanyetso tiro/Pele ga go kwala,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go kwala ditlhangwa tsa ntlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotlha diphoso le</li> <li>• Go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Rekota mafoko le bokao jwa ona mo Thanoding ya mong kgotsa mo loboteng la mafoko</b>  <b>Dirisa thanodi go peleta mafoko le kgodiso ya tlotlofoko</b>  <b>Dirisa dikarata tsa puiso go tsamaisa dikgato tsa go buisa</b></p>	<p><b>Word level work:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Connecting words</li> </ul> <p><b>Word meaning:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambiguity, multiple meaning</li> </ul> <p><b>Sentence level work:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Past perfect tense; future perfect tense</li> </ul> <p><b>Spelling and punctuation:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Word division (syllables)</li> <li>• Homophones</li> </ul>

KGWEDITHARO 1				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
		<p>buisse/puiso ka setlhophaphuiso e e amoganwang/puiso ka sebedi/puiso ya Kgankhutswe ka nosi</p> <p>Tekanyetso ya go ithuta – mo go ipaakanyetseng tlhagisa ya Tiro ya Molomo.</p> <p>Go buisetsa go ijesa monate: Kgankhutshwe/padiso e e ka buisiwang letsatsi le letsatsi bonnye metsotso e le some a mararo</p>		
<p><b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 3: TSIBOGELO YA DITLHANGWA (Maduo: 50)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tekatthaloganyo ya puiso ya dikwalo /e eseng ya dikwalo (Maduo: 20)</li> <li>• Setlhangwaponno (Maduo: 10)</li> <li>• Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso (Maduo: 20)</li> </ul>				
9-10	<p><b>Reetsa le go buisana ka dipuisano</b></p> <p><b>Ditirwana tsa matseno</b></p> <p><b>Ponelopele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go reeletsa tshedimose tso go tswa mo ditlhangweng tsa molomo tse di farologaneng tsa mmuisano</li> <li>• Sobokanya dikakanyokgolo, kwala dintlha tse di totobetseng</li> <li>• Tirisano e e amogelesegang ka nako ya dipuisano tsa ditlhophha</li> <li>• Supa le go buisana ka diponagalo tse di bothokwa</li> <li>• Buisanang ka tiriso, puo ya mmele ya sebui, diteng, rejisetara, le tlhopho ya mafoko</li> <li>• Buisanang ka kagego ya setlhangwa</li> </ul>	<p><b>Buisa Motshameko o o bonolo kgotsa Terama</b></p> <p><b>Ditirwana tsa Pele ga Puiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponelopele e ikaegile ka setlhogo le ditshwantsho.</li> </ul> <p><b>Ditogamano tsa Puiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bopa bokao jwa mafoko a a sa tlwaelegang le ditshwantsho</li> <li>• Boeletsa go godisa go tlhaloganya</li> </ul> <p><b>Ditogamano tsa Tekatthaloganyo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kopanya dintlha tsa Setlhangwa</li> <li>- Sosobanya Setlhangwa</li> <li>- Dirisa Thanodi go godisa tlotlofoko</li> </ul> <p><b>Dithutatsela/mekgwathuto ya puiso: Puietsogodimo/tlogela tsotlhe o buise/puiso ka setlhophaphuiso e e amoganwang/puiso ka sebedi/puiso ya Terama ka nosi</b></p>	<p><b>Kwala Mmuisano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bontsha baanelwa le thotloetso</li> <li>• Tlhomamisa segalo kgotsa maikutlo</li> <li>• Tlhama kgotsa oketsa kgotlhang e e leng gona</li> <li>• Tlhama setlhangwa sa ntlha ka temogo ya thitokgang/nthakgolo</li> <li>• Bontsha go tlhaloganya setaele le rejisetara</li> <li>• Akanya le go tlhatlhoba tiro ya gago le ya boithamede</li> <li>• Dirisa mefuta e e farologaneng ya dipolelotswako le dipolelopate</li> </ul> <p>Go dira paakanyetso tiro/pele ga go kwala,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go kwala ditlhangwa tsa ntlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotlha diphoso le</li> </ul>	<p><b>Dikgato tsa go dira ka mafoko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mathalosi (mokgwa, nako)</li> <li>• Polelwanatswako le Polelwanapate</li> </ul> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo</b></p> <p>Mefuta ya dipolelo, dipolelwana, dipotso, ditaelo, puosebui, puopegelo</p> <p><b>Bokao jwa mafoko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Makaelagongwe le malatodi</li> </ul>

KGWEDITHARO 1				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
		<p>Tekanyetso ya go ithuta – mo go ipaakanyetseng tlhagisa ya Tiro ya Molomo</p> <p>Go buisetsa go ijesa monate: Terama/padiso e e ka buisiwang letsatsi le letsatsi bonnye metsotso e le some a mararo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Go tlhagisa</li> </ul> <p>Rekota mafoko le bokao jwa ona mo thanoding ya mong kgotsa mo loboteng la mafoko</p> <p>Dirisa thanodi go peleta mafoko le kgodiso ya tlotlofoko</p> <p>Dirisa dikarata tsa puiso go tsamaisa dikgato tsa go buisa</p>	

TIRIRWANA TSA TLHATLHOBOTSWELEDI (TEKANYETSOYA GO ITHUTAKEDI KGATO TSE DI TSWELELANG)			
<p>Ditirwanatsa go Reetsa le go Bua</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwanatse di farologaneng tsa go reetsa le go bua</li> </ul>	<p>Ditirwanatsa go Buisa le go Lebelela</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dikgatotsa go buisa</li> <li>Ditirwanatsa go buisetsagodimo</li> <li>Ditirwana tsa Tekatthaloganyo</li> <li>Ditirwana tsa dikwalo di ikaegile ka di le tharotse di tlhaoletsweng semesetara</li> </ul>	<p>Ditirwanatsa go Kwala le go Tlhagisa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dikgatotsa go kwala</li> <li>Go kwala ka ditemana</li> <li>Ditlhangwa tsa tirisano</li> <li>Tlhamo</li> <li>Go kwala ka boitlhamedi</li> </ul>	<p>Ditirwana tsa Dipopegotsa Puo le Melawana ya Tiriso</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Metseletsele ya dipopego tsa Puo le Melawana ya Tiriso di ikaegile ka mefuta ya ditlhangwa go ya ka tsheko ya dibeke tse pedi</li> </ul>

MOPHATO 6 SETSWANA PUO YA TLALELETSO YA NTLHA TSHOSOBANYO YA DITIRO TSA TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: KGWEDITHARO YA 1		
<p>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 1 TIRO YA MOLOMO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go buisetsa godimo (Maduo: 20)</li> </ul> <p>Simolola ka tiro e mokgweditharo 1 mme e feleletswe mo kgweditharo ya 2 fa maduo a tla bo a rekotiwa</p>	<p>TEKANYETSO E E TLHOMAMAMENG TIRO 2: GO KWALA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhamo (Maduo: 20)</li> <li>Tlhaloso kanelo (5 ditemana)</li> </ul> <p>E kwalwe mo tsamaong ya kgweditharo</p>	<p>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 3: TSIBOGELO YA DITLHANGWA (Maduo: 50)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tekatthaloganyo ya puiso ya dikwalo /e e seng ya dikwalo (Maduo: 20)</li> <li>Setlhangwapono (Maduo: 10)</li> <li>Ditirwana tsa Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tiriso (Maduo: 20)</li> </ul>

**2023/24 THULAGANYETSOTIRO YA BOSETŠHABA YA NGWAGA E E BOELEDITSWENG YA ITSHETLELO:  
SETSWANA PUO YA TLALELETSO YA NTLHA: MOPHATO 6 (KGWEDITHARO 2)**

KGWEDITHARO 2				
BEKE	GO BUISA LE GO LEBELELA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISANO
1-2	<p><b>Reetsa le go buisana ka Setlhangwa sa ditaelo, sk, resipe, dikaelo</b> <b>Ditirwana tsa matseno</b> Ponelopele</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gopola tsamaiso</li> <li>Tlhaola diponagalo tsa setlhangwa sa ditaelo</li> <li>Kwala ditlhogo tse di bothokwa</li> <li>Neela ditaelo tse di tshaloganyegang, sekao, o tla dira jang kopi ya mogodungwana (tee)</li> <li>Kwala dintlha le go diragatsa ditaelo</li> <li>Botsa dipotso go batla tlhaloso</li> <li>Tshwaela ka ga go tshaloganyega ga ditaelo</li> <li>Gakologelwa tsamaiso</li> </ul>	<p><b>Buisa Resipe kgotsa Setlhangwa sengwe sa Ditaelo</b> <b>Go buisetsa go tshaloganya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sekaseka diponagalo tsa setlhangwa: thulaganyo le melawana ya ditlhangwa tsa ditaelo</li> <li>Rulaganya ditaelo tse di tlhakatlhakaneng</li> </ul> <p><b>Ditogamano tsa go buisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Okola dikakanyokgolo</li> <li>Go latlhela matlho mo dintlheng tsa tshegetso</li> </ul> <p><b>Ditogamano tsa Tekatlhaloganyo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Botsa dipotso ka ga Setlhangwa</li> <li>Kopanya dintlha tsa Setlhangwa</li> <li>Bontsha go tshaloganya setlhangwa le gore se dira jang: puiso ya lefoko ka lefoko</li> <li>Lemoga le go tlhalosa dipopego tse di farologaneng, tiriso ya puo le maitlhomo</li> <li>Supa le go tlhatlhoba rejisetara ya setlhangwa</li> <li>Tshaloganya le go dirisa ditlhangwa tsa tshedimosetso ka tsela e e maleba</li> <li>Bapisa/tshwantshanya diresipe le ditaelo tse pedi tse di farologaneng</li> </ul> <p><b>Dithutatsela/mekgwathuto ya puiso:</b> <b>Resipe/tlogela tsotlhe o buise/puiso ka setlhophapha/puiso e e amoganwang/puiso ka sebedi/puiso ya resipe ka nosi</b></p>	<p><b>Kwala Setlhangwa sa ditaelo, sk gore o dira jang Kopi ya tee/mogodungwana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rulaganya ka tatelano</li> <li>Kwala lenaane la didiriswa le ditlwaki</li> <li>Dirisa dithanodi</li> <li>Dirisa modirisotaelo</li> <li>Tlhama foreimi/lethomeso la go kwala</li> <li>Dirisa mekgwa ya go kopanya dipolelwana le ya go rulaganya</li> <li>Tlhalosa ditsamaiso</li> <li>Rulaganya mafoko le dipolelo ka tshwanelo</li> </ul> <p><b>Dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira paakanyetsotiro/pele ga go kwala</li> <li>Go kwala ditlhangwa tsa nthla</li> <li>Go boeletsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go thothla diphoso le</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Rekota mafoko le bokao jwa ona mo thanoding ya mong kgotsa mo loboteng la mafoko</b> <b>Dirisa thanodi go peleta mafoko le kgodiso ya tlotlofoko</b> <b>Dirisa dikarata tsa puiso go tsamaisa dikgato tsa go buisa</b></p>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maemedi, marui, leemedi le le buang ka lediri</li> <li>Dikutu, ditlhogo le megatlana</li> </ul> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo</b> Sediri le Sedirwa <b>Mopeleto le matshwao a puiso</b> Tiriso ya Thanodi, kgaoganyo ya mafoko</p>



KGWEDITHARO 2				
BEKE	GO BUISA LE GO LEBELELA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISANO
		<p><b>Tekanyetso ya go ithuta – mo go ipaakanyetseng tlhagisa ya Tiro ya Molomo</b></p> <p><b>Go buisetsa go ijesa monate:</b> Resipe/padiso e e ka buisiwang letsatsi le letsatsi bonnye metsotso e le some a mararo</p>		
<p><b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 1: TIRO YA MOLOMO</b> Puisetsogodimo (Maduo: 20) Simolola ka tiro e mo kgweditharo 1 mme e feleletswe mo kgweditharo ya 2 fa maduo a tlaa bo a rekotiwa.</p>				
3-4	<p><b>Reetsa le go buisana ka Kgang Ditirwana tsa matseno</b> Ponelopele</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Okola le go tlodisa matlho</li> <li>Supa dithithokgang, botsa dipotso, le</li> <li>Go amanya dikgopolo le maitemogelo a gago a botshelo</li> <li>Supa le go buisana ka mokgwa o puo e e tsayang lethakore e tlhamiwa ka gona</li> <li>Buisanang ka ga tsibogelo ya sethangwa</li> <li>Golaganya le botshelo jwa gago</li> <li>Buisanang ka boleng jwa loago, setho le setso mo ditlhangweng tse di farologaneng le go tshwaela ka mokgwa o di fetisiwang ka teng mo setlhangweng, sekao</li> <li>Puo e e naganeng lethakoreng le le lengwe</li> <li>Dirisa bokgoni jwa go tlhagisa, sekao, modumo, lebelo, go ikhutsa/kgaotso, kemo, puo ya tiriso ya dikarolo tsa mmele, jalo jalo</li> </ul>	<p><b>Buisa Kgang</b> <b>Go buisetsa go tlhologanya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa pele ga puiso:</li> <li>Ponelopele e e ikaegileng ka ditlhogole ditshwantsho</li> <li>Buisetsa kwa godimo le ka setu</li> </ul> <p><b>Ditogamano tsa go buisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bopa bokao jwa mafoko a a sa tlwaelegang le ditshwantsho</li> <li>Boeletsa go godisa go tlhologanya</li> </ul> <p><b>Ditogamano tsa Tekatlhologanyo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dira ponelopele ka ga Sethangwa</li> <li>Itirele bokao ka ga Sethangwa</li> </ul> <p><b>Thuto ya Dikwalo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ranola le go buisana ka melaetsa</li> <li>Bontsha go tlhologanya sethangwa, kamano ya sona le botshelo jwa gago, maitlomo a sona le gore se dira jang</li> <li>Sosobanya Sethangwa ka mela e ka nna 5-10</li> </ul> <p><b>Dithutatsela/ mekgwathuto ya puiso:</b> <b>Kgang/tlogela tsotlhe o buise / puiso ka sethlopha/puiso e e amoganwang/puiso ka sebedi/puiso ya Kgang ka nosi</b></p>	<p><b>Kwala kgang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhama baanelwa ba ba dumelesegang</li> <li>Bontsha kitso ya baanelwa, poloto, maitshetlego (lefelokgang le nako) kgotlhang le setlhoa</li> <li>Kwala ditiragalo tsa bothokwa o dirisa tshate ya kelelo ya dikakanyo tshimologo (tlhaloso), mo gare (thatafalo ya ditiragalo, setlhoa) le bokhutlo (bokhutlo jwa kgang mo sengwe le sengwe sa kgang se tlhalosegang)</li> <li>Rulaganya ditiragalo tse di kgodisang</li> <li>Tlhagisa dikgopolo tse di kgodisang sentle</li> <li>Dirisa thitokgang kgotsa molaetsa</li> </ul> <p><b>Dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira paakanyetsotiro/pele ga go kwala</li> <li>Go kwala ditlhangwa tsa ntlha</li> <li>Go boeletsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go thothla diphoso le</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mathusamadiri, masupi</li> </ul> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo</b> Dipaka (Pakajaanong, pakapheti, pakatlang tsweledi)</p> <p><b>Bokao jwa mafoko</b> Maele, diane</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puiso</b> Tiriso ya Thanodi, kgaoganyo ya mafoko</p>

KGWEDITHARO 2				
BEKE	GO BUISA LE GO LEBELELA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISANO
		<p><b>Tekanyetso ya go ithuta – mo go ipaakanyetseng tlhagisa ya Tiro ya Molomo</b></p> <p><b>Go buisetsa go ijesa monate:</b> Kgang/padiso e e ka buisiwang letsatsi le letsatsi bonnye metsotso e le some a mararo</p>	<p><b>Rekota mafoko le bokao jwa ona mo Thanoding ya mong kgotsa mo loboteng la mafoko</b></p> <p><b>Dirisa thanodi go peleta mafoko le kgodiso ya tlotlofoko</b></p> <p><b>Dirisa dikarata tsa puiso go tsamaisa dikgato tsa go buisa</b></p>	
5-6	<p><b>Reetsa le go buisana ka Kgang Ditirwana tsa matseno</b></p> <p>Ponelopele Bontsha maikutlo ka mokgwa wa tshisimogo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tirisano e e siameng ka nako ya dipuisano tsa setlhopha.</li> <li>• Tshwaela ka modumo, le ka seabe sa pono jaaka: moribo/morethetho, poeletsomodumo, le dipapiso</li> <li>• Ranola diteng tsa leboko.</li> <li>• Sobokanya leboko</li> <li>• Buisanang ka moribo/morethetho le morumo</li> <li>• Buisanang ka dipopego tsa leboko tse di farologaneng</li> <li>• Buisanang ka dipopego tsa maboko</li> </ul>	<p><b>Kwala leboko le le bonolo</b></p> <p><b>Go buisetsa go tlhloganya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ditirwana tsa Pele ga Puiso, sk., ponelopele o ikaegile ka Setlhogo le ditshwantsho</li> </ul> <p><b>Ditogamano tsa go buisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Boeletsa go godisa go tlhloganya</li> <li>- Go tlhloganya seabe sa puo ya botshwantshi le ya dipotso tse di sa tlhokeng dikarabo</li> </ul> <p><b>Ditogamano tsa Tekatlhloganyo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dira ponelopele ka ga Setlhangwa</li> <li>• Itirele bokao ka ga Setlhangwa</li> </ul> <p><b>Thuto ya Dikwalo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ranola le go buisana ka melaetsa</li> <li>• Bontsha go tlhloganya setlhangwa, kamano ya sona le botshelo jwa gago, maitlomo a sona le gore se dira jang <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirisa Thanodi go godisa tlotlofoko</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Dithutatsela/mekgwathuto ya puiso:</b> <b>Leboko/tlogela tsotlhe o buise/puiso ka setlhopha/puiso e e amoganwang/puiso ka sebedi/puiso ya Leboko ka nosi</b></p> <p><b>Tekanyetso ya go ithuta – mo go ipaakanyetseng tlhagisa ya Tiro ya Molomo</b></p> <p><b>Go buisetsa go ijesa monate:</b> <b>Leboko/padiso e e ka buisiwang letsatsi le</b></p>	<p><b>Kwala leboko</b></p> <p>Dirisa poeletsomedumo, (ditumammogo le ditumanosi), tshwantshiso, tshwantshanyo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirisa puo e e tlhalosang</li> <li>• Rulaganya, kwala setlhangwa sa ntlha, boeletsa tiro ya gago,</li> <li>• Dira setlhangwa sa ntlha mme o lemoge thitokgang/ntlhakgolo</li> <li>• Bontsha go tlhloganya setaele le rejisetara</li> <li>• Akanya le go tlhatlhoba tiro ya gago le tiro ya boithamedu</li> </ul> <p>Dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira paakanyetsotiro/pele ga go kwala</li> <li>• Go kwala ditlhangwa tsa ntlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotlha diphoso le</li> <li>• Go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Rekota mafoko le bokao jwa ona mo thanoding ya mong kgotsa mo loboteng la mafoko</b></p> <p><b>Dirisa thanodi go peleta mafoko le kgodiso ya tlotlofoko</b></p>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Matlama</li> <li>• Matlhaodi (mokgwa, mmala, popego)</li> </ul> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo</b></p> <p>Polelonolo, mefuta ya dipolelo</p> <p>Mefuta ya dipolelo, dipolelwana, dipotso, ditaelo</p> <p>Ipaka (Pakajaanong, pakapheti, pakatlang tsweledi)</p> <p><b>Bokao jwa mafoko</b></p> <p>Diponagalo tsa leboko (poeletsomedumo, (ditumammogo le ditumanosi), tshwantshiso, tshwantshanyo, mothofatso, leetsi</p>

KGWEDITHARO 2				
BEKE	GO BUISA LE GO LEBELELA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISANO
		letsatsi bonnye metsotso e le some a mararo	Dirisa dikarata tsa puiso go tsamaisa dikgato tsa go buisa	
<b>TEKANYETSO E E TLHMAMENG TIRO 4:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditlhangwa tsa tirisano: (Maduo: 10)</li> <li>E kwalwa pele ga teko e e laolwang</li> </ul>				
7-8	<p><b>Reetsa le go buisana ka Setlhangwa sa tshedimose tso, sk, pegelo ya maemo a bosa</b></p> <p>Ditirwana tsa matseno Ponelopele Ditirwana tsa matseno: ponelopele</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reeletsa dintlha tse di totobetseng.</li> <li>Buisanang ka mosola wa tshedimose tso</li> <li>Lomaganya tshedimose tso le botshelo jwa gago</li> <li>Buisanang ka ditlamorago se se kgonagalang mo bathong</li> <li>Tshwantshanya/bapisa maemo mo mafelong a a farologaneng, bontsha boyo (lefelo) bo o bo ratang ka mabaka</li> <li>Tsaya karolo mo dipuisanong, le go emelela kakanyo ya gago</li> <li>Supa diponagalo tsa dipegelo tsa maemo a bosa: rejisetara le mofuta wa puo e e dirisitsweng</li> <li>Dirisa ditogamaano tsa tirisano tsa go tlhaeletsana sentle mo maemong a ditlhopha</li> <li>Ranola le go buisana ka</li> <li>ditlhangwaponno tse di marara thata</li> </ul>	<p><b>Buisa Setlhangwa sa tshedimose tso, sk, pegelo ya tsa maemo a bosa go tswa mo Lokwalodikgang</b></p> <p><b>Go buisetsa go tlhologanya</b></p> <p>Ditirwana tsa pele ga puiso, sk., ponelopele o ikaegile ka setlhogo le ditshwantsho</p> <p><b>Ditogamano tsa puiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Okola dikakanyokgolo</li> <li>Go latlhela matlho mo dintlheng tsa tshagetso</li> </ul> <p><b>Ditogamano tsa Tekatlhologanyo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sosobanya Setlhangwa</li> <li>Supa mkgwa o setlhangwa se rulagantsweng ka teng</li> <li>Botsa dipotso ka setlhangwa</li> <li>Bapisa/tshwantshanya dipharologanyo le go tshwana mo mafelong a a farologaneng</li> <li>Buisa ditlhangwa tsa tshedimose tso tse di nang le ditshwantsho, sekao, mmepe</li> <li>Dirisa ditogamaano tsa go buisa, sekao. dira diponelopele le go dirisa methala ya setlhangwa le tiriso</li> <li>Ranola didiriswa tsa pono</li> <li>Dirisa thanodi go godisa tlotlofoko</li> </ul> <p><b>Dithutatsela/mekgwathuto ya puiso:</b></p> <p><b>Resipe/tlogela tsotlhe o buise/puiso ka setlhopha/puiso e e amoganwang/puiso ka sebedi/puiso ya maemo a bosa ka nosi</b></p>	<p><b>Kwala Setlhangwa sa Tshedimose tso, sk, tshate ya tsa maemo a bosa</b></p> <p><b>Tshate ya tsa maemo a bosa</b></p> <p>Tlhopha didiriswa tsa pono le diteng tse di maleba tse di siametseng maitlhommo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhagisa tshedimose tso a dirisa mmepe, tshate, kerafo kgotsa sethalo</li> </ul> <p>Dikgato tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira paakanyetsotiro/pele ga go kwala</li> <li>Go kwala ditlhangwa tsa ntlha</li> <li>Go boeletsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlhotlha diphoso le</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Rekota mafoko le bokao jwa ona mo thanoding ya mong kgotsa mo loboteng la mafoko</b></p> <p><b>Dirisa thanodi go peleta mafoko le kgodiso ya tlotlofoko</b></p> <p><b>Dirisa dikarata tsa puiso go tsamaisa dikgato tsa go buisa</b></p>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko</b></p> <p>Matlhaodi, matshwao, mabotsi, masupi</p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo</b></p> <p>Polelwana le dipolelwana</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puiso</b></p> <p>Tiriso ya Thanodi, makwalwatshwana</p>

KGWEDITHARO 2				
BEKE	GO BUISA LE GO LEBELELA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISANO
		<p>Tekanyetso ya go ithuta – mo go ipaakanyetseng tlhagisa ya Tiro ya Molomo</p> <p>Go buisetsa go ijesa monate: Leboko/padiso e e ka buisiwang letsatsi le letsatsi bonnye metsotso e le some a mararo</p>		
9-10	<p><b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 5: TEKONG YA SEETEBOSIGO E E LAOLWANG</b></p> <p><b>TSIBOGILO YA DITLHANGWA (MADUO: 50)</b></p> <p>Potso 1: Tekatlhologanyo ya puiso ya dikwalo /e eseng ya dikwalo (Maduo: 20)</p> <p>Potso 2: Setlhangwaponi (Maduo: 10)</p> <p>Potso 3: Tshobokanyo (Maduo: 5)</p> <p>Potso 4: Dipopegotsa puo le melawana ya tiriso (Maduo: 15)</p>			

DITIRO TSA TEKANYETSO TSEWEDI (DITIRWANA TSE E SENG TSA TLHOMAMO)			
<p>Ditirwanatsa go Reetsa le Go bua</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwanatse di farologaneng tsa Go Reetsa le Go Bua</li> </ul>	<p>Ditirwanatsa Go Buisa le Go Lebelela</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dikgatotsa go buisa</li> <li>Ditirotsa go buisetsagodimo</li> <li>Ditirotsatekatlhologanyo ya puiso</li> <li>Ditirotsadikwalo go ikaegilwe ka ditlhangwa di le tharotse di tlaotsweng tsa semesetara</li> </ul>	<p>Ditirwanatsa Go Kwala le Go Tlhagisa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dikgatotsa go kwala</li> <li>Go kwaladitemana</li> <li>Ditlhangwatsatirisano</li> <li>Tlhamo</li> <li>Tlhamoyaboitlhamedi</li> </ul>	<p>Ditirwanatsa Dipopegotsa Puo le Melawana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditiro tse di farologaneng tsa Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tiriso di ikaegile ka setlhangwa se se tlaotsweng</li> </ul>
<p><b>MOPHATO 6 SETSWANA PUO YA GAE TSHOBOKANYO YA DITIRO TSE DI TLHOMAMENG: KGWEDITHARO YA BOBEDI: KGWEDITHARO 2</b></p>			
<p><b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 1 TIRO YA MOLOMO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Puisetsogodimo (Maduo: 20)</li> <li>Tiro e e simololwe ka kgweditharo 1 mme e feleletswe le go rekotiwa ka kgweditharo 2</li> </ul>	<p><b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 4:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditlhangwa tsa tirisano: (Maduo: 10)</li> </ul> <p>E kwalwa pele ga Teko e e laolwang</p>	<p><b>TEKANYETSO E E TLHOMAMENG TIRO 5: TEKONG YA SEETEBOSIGO E E LAOLWANG (Maduo: 50)</b></p> <p><b>DITLHANGWA TSA TIRISANO</b></p> <p>Potso 1: Tekatlhologanyo ya puiso ya dikwalo /e eseng ya dikwalo (Maduo: 20)</p> <p>Potso 2: Setlhangwaponi (Maduo: 10)</p> <p>Potso 3: Tshobokanyo (Maduo: 5)</p> <p>Potso 4: Dipopegotsa puo le melawana ya tiriso (Maduo: 15)</p>	

**2023/24 THULAGANYETSOTIRO YA BOSETŠHABA YA NGWAGA E E BOELEDITSWENG YA ITSHETLELO:  
SETSWANA PUO YA TLALELETSO YA NTLHA: MOPHATO 6 (KGWEDITHARO 3)**

KGWEDITHARO 3				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
1-2	<p><b>Go Reetsa le go buisana ka dinaane, sk, kinane/noolwane</b></p> <p><b>Ditirwana tsa matseno ponelopele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gakologelwa ditiragalo ka tatelano e e siameng o dirisa paka e e siameng</li> <li>Tirisano mmogo e e amogelesegang ka nako ya dipuisano tsa dithlopha</li> <li>Dipuisano</li> </ul> <p><b>Reetsa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Supa ka moo puo e e naganelang letlhakore le le lengwe e thamiwang ka gona le mokgwa o e amang moreetsi ka gona</li> <li>Buisanang ka baanelwa</li> <li>Buisanang ka poloto, kgotlhang le maitshetlego</li> <li>Buisanang ka melaetsa mo setlhangweng</li> <li>Akanya ka meetlo ya setso e e tlwaelegileng, boleng le ditumelo</li> <li>Akanya ka kgogakgogano magareng ga tshiamo le bosula</li> </ul>	<p><b>Go buisa dinaane, sk. Kinane/noolwane</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa pele ga puiso sk. Ponelopele e e ikaegileng ka setlhogo kgotsa ditshwantsho</li> </ul> <p><b>Go buisetsa go tlhaloganya</b></p> <p><b>Ditogamaano tsa puiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go tlovisa matlho go bona dintlha tse di kgethegileng/totobetseng,</li> <li>Go okola go bona dikakanyo ka karetso</li> </ul> <p><b>Ditogamaano tsa Tekatlhaloganyo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bontsha dikarolo tsa setlhangwa</li> <li>Bapisa le tsa botshelo jwa gago</li> </ul> <p><b>Thuto ya dikwalwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buisana ka diponagalo tsa mainane/dinaane, sk. Baanelwa le melaetsa</li> <li>Tlhalosa tharabololo le tsibogelo ya setlhangwa ka kakaretso</li> <li>Tlhama le go tlhalosa dipholo kgotsa bokhutlo jo ba bo ratang</li> <li><b>Sobokanya setlhangwa ka dipolelo di le tharo go fitlha go di le tlhano</b></li> </ul> <p><b>Mokgwa wa ruta go buisa:</b> Puisetsogodimo/tlogela tsotlhe o buise/puiso ka mogoso/puiso ka kopanelo/puiso ka nosi o buisa noolwane/naane</p> <p><b>Go buisetsa go ijesa monate</b> Padi/patsana e tla buisiwa ka metsotso e le 30 ka letsatsi</p>	<p><b>Kwala sethalo/setshwantsho sa moanelwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nagana ka baanelwa</li> <li>Dirisa mafoko a a tlhalosang go bapisa/tshwantshanya baanelwa</li> <li>Rulaganya, kwala setlhangwa sa ntlha le go boeletsa tiro ya gago, o totile go tokafatsa mopeleto, dipaka le go lomaganya dipolelo go nna ditemana tse di lomaganeng</li> <li>Bontsha go tlhaloganya maitshetlego (lefelu, kgang le nako), poloto, kgotlhang le thitokgang/nthakgolo</li> <li>Tiriso e e nepagetseng ya dipaka</li> </ul> <p><b>Dirisa dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira paakanetsotiro/pele ga go kwala</li> <li>Go kwala ditlhangwa tsa ntlha</li> <li>Go boeletsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlhotlha diphoso</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Dira tshosobanyo</b></p> <p><b>Kwala mafoko le bokao jwa ona mo thanoding ya gago kgotsa kgetsana ya mafoko</b></p> <p><b>Dirisa thanodi go dira mopeleto le kgodiso ya tlotlofoko</b></p> <p><b>Dirisa dikarata tsa go buisa go gatelela tswelopele ya puiso</b></p>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Matlhaodi (agelela mo tirisong ya matlhaodi)</li> <li>Madiri (megatlana)</li> </ul> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tira le tirwa</li> <li>Malatodi/kganetso</li> </ul> <p><b>Mopeleto le matshwao a puiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Matshwao a puiso (ditlogelo)</li> </ul>

KGWEDITHARO 3				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
3-4 <b>KGATO 1 DIPATLISISO</b>	<p><b>Reetsa le go tsaya karolo mo motlotlong o mokhutshwane wa Tiro ya boithamedi ya porojeke (sekao Poko/Dinaane/Terama/Kgangkhutshwe/Padi)</b></p> <p><b>Morutabana o</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buisana le baithuti ka dikgato tsa dipatlisiso le molanako</li> <li>Buisana le baithuti ka dipotso/ ditlhogo tse di supang kgolo mo patlisisong ya Porojeke.</li> <li>Bua ka tiriso ya metswedi le didiriswa tsa patlisiso</li> <li>Tsepamisa megopolo mo go tseyeng dintlha.</li> <li>Tlhalosa bothokwa jwa go kaela le go kwala bibliokerafe</li> <li>Tlhalosa dikelo tsa tekanyetso le ditlhaloso tsa rubiriki/ lenaanetekanyetso</li> </ul> <p><b>Barutwana ba tla:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Arogannwa ka ditlhopho kgotsa ba dira tiro ka nosi</li> <li>Kgobokanya tshedimosetso ya patlisiso.</li> <li>Aroganang dikakanyo, megopolo mme lo tseye karolo mo dipuisanong</li> <li>Rulaganya bibliokerafe</li> <li>Boloka rekoto/ bosupi jwa dikgato tsa patlisiso (Potefolio ya Bopaki)</li> </ul>	<p><b>Buisa tshedimosetso e e ikaegileng ka mofutakwalo e e tlhophilweng (sk Poko, Naane, Terama/Kgangkhutshwe/Padi)</b></p> <p><b>Morutabana o</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Neela ka didiriswa tsa patlisiso.</li> <li>Rotloetsa barutwana go ka tlaleletsa mo didirisweng tsa patlisiso tse ba di nnetsweng</li> <li>Boeletsa sethangwa go godisa go tlhaloganya</li> <li>Buisanang ka seabe sa diponagalo/dikarolo tsa poko/naane/terama/kgangkhutshwe</li> <li>Buisanang ka seabe sa dithekeniki tsa dikwalopono tse di thagelelang mo dikwalong (Poko/Terama/Kgangkhutshwe/Naane/Padi)</li> </ul> <p><b>Barutwana ba dirisa ditogamaano tsa tekatlhaloganyo le tsa go buisa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Okola dikakanyokgolo</li> <li>Tlodisa matlho mo dintlheng tse di tshhegetsang</li> <li>Dira ponelopele</li> <li>Bopa bokao jwa mafoko a a sa tlwaelegang le ditshwantsho.</li> <li>Bopa kerafo ya e e rulagantsweng go ya ka tshedimosetso e e tlhophilweng (Mmapa wa dikakanyo, tshate ya tatelano ya ditiragalo, diteraekeramo tse di bontshang tshwano le pharologanyo jj.)</li> <li>Tsaya/kwala dintlha go baakanyetsa Kgato ya bobedi ya Porojeke (Go kwala)</li> </ul>	<p><b>Dirisa mefuta e e farologaneng ya dithulaganyo tsa kerafiki go rulanya diphitlhelelo tsa dipatlisiso tsa porojeke (Tiro ya boithamedi ya Porojeke)</b></p> <p><b>Morutabana o</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bontsha diforeimi/didiriswa tse di maleba go tshhegetsa mofuta wa kuno e e tlhagisitsweng. (sk. Mmapa wa dikakanyo, tshate ya tatelano ya ditiragalo, diteraekeramo tse di bontshang tshwano le pharologanyo jj.)</li> <li>Gatelela bothokwa jwa go kaela le go kwala bibliokerafe</li> <li>Gatelela kelo ya tekanyetso le ditlhaloso tsa rubiriki/ lenaanetekanyetso.</li> <li>Gakolola barutwana go tsepamisa megopolo mo go tsibogeleng dipotso/ ditlhogo tse di lebisang kwa dipatlisisong tsa Porojeke.</li> </ul> <p><b>Barutwana ba lebisang go dikgato tsa dipatlisiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tsibogela dipotso/setlhogo sa patlisiso ka go tlhopho dintlha go tswa mo didirisweng/metswedi e e dirisitsweng</li> <li>Tsaya/kwala dintlha go baakanyetsa kgato ya bobedi ya porojeke (Go kwala)</li> <li>Latelela lethomeso la go kwala (Fa e neilwe)</li> <li>Dirisa melawana ya dipopego tsa puo e e maleba le tshekatsheko ya dikwalo</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko</b> Madiri, dipaka, maina, maemedi</p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo</b> Polelonolo, polelotswako, polelopatate</p> <p><b>Bokao jwa mafoko</b> Lefoko le le emelang polelo</p> <p><b>Natlafatso ya Dipopego tsa Puo le Melawana tse di maleba le mofutakwalo wa patlisiso o o totileng (sk Poko, naane, terama/kgangkhutshwe/padi):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Thulabanyo ya go fitlhelela dipatlisiso (sekao: Mmapa wa dikakanyo, tshate ya tatelano ya ditiragalo, diteraekeramo tse di bontshang tshwano le pharologanyo jj.)</li> <li>Tlhaloso ya dintlha</li> <li>Tiriso ya tlotlofoko e e nyalanang le dipatlisiso</li> <li>Kaelo ya melawana ya puo</li> </ul>

KGWEDITHARO 3				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
<b>DITAELO GO MORUTABANA:</b> ✓ Tirwana ya dikgato tsa patlisiso e tswela mo tshelong ya dibeke tse pedi ✓ Bopaki jwa ditirwana le dikgato di tshwanetse tsa bolokwa mo bukatirong/ faele/ potefolio ya bopaki ya morutwana ✓ Bontsha ka moo patlisiso e dirwang ka teng – ‘Ke a dira, Re a dira, O a dira’ ✓ Diphethhelelo mo patlisisong di tshwanetse go arabela dipotso/ ditlhogo ✓ Tsepamisa mogopolo mo Kaelong le mo kagegong ya bibiliokerafe ✓ Lekanyetsa Kgato ya ntlha: Lekanyetsa ka go dirisa rubiriki/ lenaanetekanyetso mme o neele barutwana dintlha tsa dipolelo tsa tiro ya bona ✓ Ditirwana tsotlhe di dirwe mo phaposiborutelong ka fa tlase ga bokaedi jwa morutabana				
5-6  <b>KGATO 2 GO KWALA</b>	<b>Ditogamaano tsa Go Buisa le Go Reetsa Tsepamisa mogopolo mo mofutakwalong o o maleba (Poko, naane, terama/ kgangkhutshwe/ Padi):</b> <b>Morutabana o</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buisana ka dipotso/ditlhogo o tsepamisitse mo nakong ya dipatlisiso.</li> <li>Buisanang ka diponagalo tse di maleba go dikwalwa tse di batlisisweng</li> <li>Netefatsa gore barutwana bottle ba ipaakantse go simolola kgato ya bobedi: Go Kwala</li> <li>Buisana le barutwana go baakanya dikwalwa tsa bona ba dirisa diphithheleo tse ba di fitlheletseng tsa dipatlisiso</li> <li>Buisana le barutwana ka dikgato tsa go kwala</li> <li>Neela ditaelo tebang le ditirwana tsa go kwalwa</li> <li>Tlotla ka kagego ya ditirwana tsa go kwala tse di tlhagisiwang (Tihamo/Pegelo/Phousetara, jj)</li> </ul> <b>Barutwana ba tla</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dira ditshwaelo mo dipuisanong</li> <li>Tlhaloganya ditebello tebang le dipotso/ditlhogo</li> </ul>	<b>Ditogamaano tsa Go buisa le Go lebelela Kaela barutwana go latela dikgato tsa go kwala:</b> <b>Morutabana o</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Neelana ka tshedimotsetso mabapi le molanako</li> <li>Kaela barutwana go ka buisa le go dirisa dintlha tsa patlisiso</li> <li>Buisa le go buisana ka rubiriki</li> <li>Tlhatlhamomola dikelo le ditlhaloso mo rubiriking</li> </ul> <b>Barutwana ba</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buisa mofutakwalo o o tlhophilweng</li> <li>Buisana le go tlhaloganya rubiriki</li> <li>Buisana le go tlhaloganya lethomeso la go kwala</li> <li>Supa melawana e e kgethegileng mabapi le mofutakwalo o o batlisisitsweng</li> </ul>	<b>Kwala/thala/tlhama dintlha tse di kwadilweng tsa setlhogo se se tlhophilweng</b> <b>Morutabana o</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Neela barutwana lethomeso go le dirisa fa ba kwala.</li> <li>Kaela barutwana ka moo ba ka tlatsang lethomeso la go kwala ka teng</li> <li><b>Buisanang ka dikgato tsa go kwala</b></li> <li>Go ipaakanya/pele ga go kwala</li> <li>Go kwala setlhangwa sa ntlha</li> <li>Go boeletsa</li> <li>Tseleganya</li> <li>Go tlhotlha diphoso</li> <li>Go tlhagisa setlhangwa sa bofelo</li> <li>Buisanang ka dintlha tsa dikwalo/ diponagalo tse di maleba le setlhangwa se se tlhophilweng</li> </ul> <b>Barutwana ba</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa lethomeso la go kwala (fa go tlhokega)</li> <li>Tseleganya setlhangwa sa ntlha</li> <li>Tlhotlha diphoso morago ga go tseleganya setlhangwa sa ntlha</li> <li>Kwala le go tlhagisa setlhangwa sa bofelo</li> </ul>	<b>Kgato ya go dira ka mafoko Dikutu tsa maina</b> <b>Kgato ya go dira ka dipolelo Dipolelonolo, dipolelopathe, Mopeleto le matshwao a puiso</b> Khutlokhutlo <b>Gatelela dipopego tsa puo le melawana tse di dirilweng mo dibekeng tse di fetileng</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Matshwao a puiso le mopeleto</li> <li>Tlotlofoko mo tirisong</li> <li>Kagego le diponagalo tse di maleba</li> <li>Rulaganya diteng (mmapa wa dikakanyo, dintlha kgolo le tsa tshetsetso)</li> <li>Ditemana/melawana ya ditshwantshopono</li> <li>Tatelano ya ditemana/dikakanyo go netefatsa momagano</li> <li>Melawana ya puo jaaka e solofetswe go ka ka setlhogo se se tlhophilweng</li> </ul>

KGWEDITHARO 3				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
	<b>DITAELO GO MORUTABANA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tirwana ya dikgato tsa go kwala e tsewelela mo tshelong ya dibeke tse pedi</li> <li>✓ Bopaki jwa ditirwana tsa dikgato tsa go kwala di tshwanetse tsa bolokwa mo bukatirong/faele/potefolio ya bopaki ya morutwana.</li> <li>✓ Tsamaisa dikgato tsa go kwala</li> <li>✓ Diphithhelelo mo patlisisong di tshwanetse go arabela dipotso/ditlhogo</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tsepamisa mogopolo mo Kaelong le mo kagegong ya bibiliokerafe</li> <li>✓ Lekanyetsa Kgato ya bobedi: Lekanyetsa ka go dirisa rubiriki/lenaanetekanyetso mme o neele barutwana dintlha tsa dipelo tsa tiro ya bona</li> <li>✓ Ditirwana tsotlhe di dirwe mo phaposiborutelong ka fa tlase ga bokaedi jwa morutabana</li> <li>✓ Morutwana mongwe le mongwe o tshwanetse go kwala tiro ka nosi e e tla tshwaiwang go ya ka rubiriki</li> </ul>	
<b>KGATO 3 TLHAGISO YA MOLOMO</b>	<b>DINTLHA GO MORUTABANA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditirwana tsotlhe di dirwe mo phaposiborutelong ka fa tlase ga bokaedi jwa morutabana</li> <li>• Tlhagiso ya tiro ya Molomo e ka dirwa ka tsela tse di latelang: Tlhagiso ka Nosi, ka Bobedi kgotsa ka Ditlhopho mme di tshwaiwe ka rubiriki e e abetsweng morutwana mongwe le mongwe</li> <li>• E tsamaisane le setlhagiso se se tlhophilweng (sk Poko, naane, terama/kgangkhutshwe/padi)</li> <li>• Sekao: Terama e ka diragatswa, Poko, Tiragatso ya poko, jj</li> <li>• Paakanyo ya tiro ya molomo e tshwanetse go simolola ka kgweditharo 3 mme e konosetswe ka kgweditharo 4 mo e tla rekotwang le go begwa</li> </ul> <p>Porojeke la nngwe ya dikwalo tse di rutilweng: poko/Naane/kgangkhutshwe/terama/padi</p> <p>Ela Tlhoko: Go nne le pharologanyo ya dikwalo tse di dirisetswang porojeke mo mephatong e e farologaneng.</p> <p>Dithulaganyo/lpaakanyo/Dipatlisiso tsa tlhagiso ya molomo le ya boithlamedu jwa porojeke</p>			
	<b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 6: GO KWALA POROJEKE (MADUO: 40)</b> Dibeke 3-4 Kgato 1: Dipatlisiso (Barutwana ba dira dipatlisiso ka porojeke ya bona) (Maduo: 10) Dibeke 5-6 Kgato 2: Go Kwala (Barutwana ba kwala porojeke (Maduo: 30) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira paakanyetsotiro/pele ga go kwala</li> <li>• Go kwala ditlhagiso tsa ntlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlhotlha diphoso le</li> <li>• Go tlhagisa</li> </ul>		<b>TLHATLHOBO E ETLHOMAMENG: TIRO 7: GO KWALA POROJEKE (MADUO: 20)</b> Kgato 3: Tlhagiso ya molomo (Barutwana ba dira tlhagiso ya molomo ya porojeke ya bona) (Maduo: 20) Tlhagiso ya Molomo <ul style="list-style-type: none"> <li>• O dirisa sebopego se se maleba: matseno, mmele le bokhutlo</li> <li>• Tlhagisa dintlhakgolo le tsa tshetso</li> <li>• Supa bosupi jwa dipatlisiso</li> <li>• Dirisa puo ya mmele e e maleba le bokgini jwa go tlhagisa sk. Tebo ya matlho, lentse le le utlwalang</li> <li>• Tsaya karolo mo dipuisanong</li> <li>• Neela diphithhelelo tse di tsepameng</li> <li>• Tshola le go tshetso dipuisano</li> <li>• Supa bosipi mo ditshwanelong le maikutlong a batho ba bangwe</li> <li>• Simolola ka tiro ya molomo mo kgweditharo 3 mme e wediwe mo kgweditharo 4 le go rekota maduo</li> </ul>	



KGWEDITHARO 3				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
7-8	<p><b>Go reetsa le go buisana ka terama Morutabana o buisetsa barutwana terama a dirisa ditirwana tsa puiso ka kopanelo</b> Ditirwana tsa matseno: ponelopele</p> <p><b>Go reetsa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buisanang ka diponagalo tse di bothokwa tsa sethangwa</li> <li>Supa le go buisana ka mokgwa o puo e e tsayang letlhakore e tlhamiwang ka gona le gore e tlotlheletsa jang moreetsi</li> <li>Supa le go buisana ka boleng jwa sethangwa</li> <li>Golaganya diteng le melaetsa mo sethangweng le botshelo jwa gago</li> <li><b>Neela ditshwaelo tse di tseneletseng ka melaetsa e e mo sethangweng</b></li> </ul>	<p><b>Buisa dithadiso tsa motshameko/terama</b> <b>Go buisetsa go tlhaloganya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pele ga puiso: ponelopele ya sethogo, ditlhogo le ditshwantsho</li> </ul> <p><b>Ditogamaano tsa puiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa ditogamaano tse di farologaneng tsa puiso: sekao, go okola, go tlovisa matlho go bona dikakanyokgolo le tsa tshegetso</li> </ul> <p><b>Ditogamaano tsa tekatlhologanyo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Golaganya diteng le melaetsa mo sethangweng le botshelo jwa gago</li> <li>Neela ditshwaelo tse di tseneletseng ka melaetsa e e mo sethangweng</li> </ul> <p><b>Thuto ya Dikwalwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buisanang ka tsenelelo ka boleng jwa setso le loago mo sethangweng</li> <li>Supa dikakanyo tse di farologaneng le go naya kakanyo ya gago e e ikaegileng mo bosuping jo bo mo sethangweng</li> </ul> <p><b>Mokgwa wa ruta go buisa:</b> <b>Puisetsogodimo/tlogela tsotlhe o buise/puiso ka mogoso/puiso ka kopanelo/puiso ka nosi o buisa padi/patsana</b> <b>Tekanyetso ya go ithuta – Go ipakanyetsa go buisetsa kwa godimo</b> <b>Go buisetsa go ijesa monate</b> <b>Padi/patsana e tla buisiwa ka metsotso e le 30 ka letsatsi</b></p>	<p><b>Go kwala puisano/teramakhutshwe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa boanedi</li> <li>Dirisa foreimi/letlhomeso le le nepagetseng</li> <li>Bontsha segalo kgotsa maikutlo Bontsha go tlhaloganya setaele le rejisetara</li> </ul> <p><b>Dirisa dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira paakanetsotiro/pele ga go kwala</li> <li>•Go kwala ditlangwa tsa ntlha</li> <li>Go boeletsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlotlha diphoso</li> <li>Go thagisa</li> </ul> <p><b>Kwala mafoko le bokao jwa ona mo thanoding ya gago kgotsa kgetsana ya mafoko</b> Dirisa thanodi go dira mopeleto le kgodiso ya tlotlofoko <b>Dirisa dikarata tsa go buisa go gatelela tswelelopele ya puiso</b></p>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko</b> <b>Dikutu, ditlhogo, megatlana</b> <b>Kgato ya go dira ka dipolelo</b> <b>Puo pegelo le puo sebui Tiriso ya lebotsi sekao:</b> Goreng o tla thari mo tirong? Goreng o tsaya dikgomo tse e seng tsa gago? <b>Mopeleto le matshwao a puiso</b> Khutlokhutlo, khutlokhutlwana</p>
9-10	<p><b>Go reetsa le go lebelela didiriswa tsa pono le theetso: khathunu/dikgemetšhana tsa khomiki</b></p>	<p><b>Go buisa khathunu/dikgemetšhana tsa khomiki</b> <b>Go buisetsa go tlhaloganya</b> <b>Ditogamaano tsa go buisa:</b></p>	<p><b>Go kwala khathunu/dikgemetšhana tsa khomiki</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa foreimi/letlhomeso.</li> <li>Tlhalosa kgopolo</li> </ul>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko:</b> madiri (dipaka) mediriso, matlhalosi, matlhaodi</p>

KGWEDITHARO 3				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
	<p><b>Morutabana o tshwanetse go buisetsa barutwana sethangwa a dirisa mokgwa wa puiso ka kopanelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditirwana tsa matseno: ponelopele</li> </ul> <p><b>Go reetsa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebelela le go buisana ka diteng le melaetsa ya sethangwa</li> <li>• Buisanang ka bomaleba jwa ditshwantsho le sethangwa</li> <li>• Buisanang ka ga tlotlheletso/nonofo ya ditshwantsho le mmimo</li> <li>• Aroganya dikakanyo ka setlhogo le sethangwa</li> <li>• Buisanang ka mafoko a mangwe le a mangwe a mašwa a a botlhokwa mo go tihaloganyeng lenaneo</li> <li>• Buisanang ka baanelwa- bagolo le molaetsa wa motheo</li> <li>• Supa le go buisana ka mokgwa o temogo e tlotlheletswang ke diteng, tihopho ya mafoko le puo ya mmele ya sebui</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tihaloganya seabe sa tiriso ya puo ya botshwantshi le dipotso tse di sa tihokeng dikarabo</li> <li>• Sekaseka botlhokwa jwa seabe sa botegeniki jwa ditshwantshopono</li> </ul> <p><b>Ditogamaano tsa tekathaloganyo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neela ditshwaelo tse di tseeneletseng ka melaetsa e e mo sethangweng.</li> <li>• Botsa dipotso ka sethangwa</li> <li>• Lomaganya sethangwa</li> <li>• Sala ditaalo tse dikhutshwane tse di kwadilweng morago, go di ranola le go tihalosa sethangwaponno se se bonolo sa dikgemetšhana tsa khomiki</li> <li>• Tihatlhoba sethangwa go bona melaetsa e e bofilha le go sobokanya dikakanyokgolo le tsa tshegetso</li> <li>• Tihalosa ka mokgwa o mokwadi a o dirisang go digela temogo ya ya mmuisi ka teng: ditogamaano tse di dirisitsweng, baanelwa</li> <li>• Buisanang ka tseenelelo ka boleng jwa setso le loago mo sethangweng</li> <li>• Supa dikakanyo tse di farologaneng le go naya kakanyo ya gago e e ikaegileng ka bosupi</li> <li>• Ranola le go sekaseka dintlha mo ditlhaweng tsa ditshwantsho</li> <li>• Fetolela dintlha go tswa mo sebopegong se sengwe go ya go se sengwe</li> </ul> <p><b>Mokgwa wa ruta go buisa:</b>  <b>Puisetsogodimo/tlogela tsotlhe o buise/puiso ka mogoso/puiso ka kopanelo/puiso ka nosi o buisa padi/patsana</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neela boalo jwa kgatiso</li> <li>• Dirisa kagego/popego e e nepagetseng</li> <li>• Dirisa baanelwa bagolo le ba tshegetso ba ba kgatlhisang</li> <li>• Dirisa poloto le kgotlhang tse di nonofileng</li> <li>• Kwala le go tlhama dikgemetšhana tsa khomiki lo dirisa puo, ditshwantsho le tlotlheletso ya modumo ka boitlhamedi</li> </ul> <p><b>Dirisa dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Go dira paakanetsotiro/pele ga go kwala</li> <li>• Go kwala ditlhagwa tsa ntlha</li> <li>• Go boeletsa</li> <li>• Go tseleganya</li> <li>• Go tlotlha diphoso</li> <li>• Go tlhagisa</li> </ul> <p><b>Kwala mafoko le bokao jwa ona mo thanoding ya gago kgotsa kgetsana ya mafoko</b></p> <p><b>Dirisa thanodi go dira mopeleto le kgodiso ya tlotlofoko</b></p> <p><b>Dirisa dikarata tsa go buisa go gatelela tswelelopele ya puiso</b></p>	<p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo:</b> tira le tirwa, puosebui le puopegelo</p> <p><b>Mopeleto le matshwao a puiso</b>  tiriso ya thanodi, kgaoganyo ya mafoko</p>

KGWEDITHARO 3				
BEKE	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
		Tekanyetso ya go ithuta – Go ipaakanyetsa go buisetsa kwa godimo Go buisetsa go ijesa monate. Padi/patsana e tla buisiwa ka metsotso e le 30 ka letsatsi		

DITIRWANA TSA TEKANYETSO E E TLHOMAMENG			
<b>Ditiro tsa Go Bua le Go Reetsa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditiro tse di farologaneng tsa Go Reetsa le Go Bua</li> </ul>	<b>Ditiro tsa Go Buisa le Go Lebelela</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dikgato tsa go buisa</li> <li>Ditiro tsa puisetsogodimo</li> <li>Ditiro tsa tekatlhaloganyo ya puiso</li> <li>Ditiro tsa dikwalo tse di ikaegileng ka dikwalo tse di tlaotsweng mo kgweditharong tse pedi</li> </ul>	<b>Ditiro tsa Go Kwala le Go Tlhagisa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dikgato tsa go kwala</li> <li>Ditemana</li> <li>Ditlhangwa tsa tirisano</li> <li>Tlhamo</li> <li>Boitlhamedi</li> </ul>	<b>Ditiro tse di farologaneng tsa Dipopego tsa Puo le Melawana mo Tirisong tse di ikaegileng mo dikwalong</b>
TSHOBOKANYO YA DITIRO TSA TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG 3			
<b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 6</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go Kwala (Maduo: <math>10+30=40</math>)</li> </ul> Porojeke la nngwe ya dikwalo tse di rutilweng: poko/Naane/kgangkhutshwe/terama/padi		<b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 7: TIRO YA MOLOMO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhagiso ya molomo ya porojeke (Maduo: 20)</li> </ul> Ela Tlhoko: Go tshwanetse go nne le pharologano magareng ga dikwalo go ralala mephato Simolola ka tiro ya molomo mo kgweditharo 3 mme e wediwe mo kgweditharo 4 le go rekota maduo	

**2023/24 THULAGANYETSOTIRO YA BOSETŠHABA YA NGWAGA E E BOELEDITSWENG YA ITSHETLELO:  
SETSWANA PUO YA TLALELETSO YA NTLHA: MOPHATO 6 (KGWEDITHARO 4)**

KGWEDITHARO 4				
BEKE	GO BUA REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA MO TIRISONG
1-2	<p><b>Go Reetsa le go buisana ka dinaane, sk, kinane/noolwane</b> <b>Ditirwana tsa matseno ponelopele</b> Morutabana o dirisa mokgwa wa go ruta ka kopanelo go buisa sethangwa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buisanang ka baanelwa</li> <li>Buisanang ka kgotlhang le maitshetlego (lefelokgang le nako)</li> <li>Buisanang ka melaetsa mo sethangweng</li> <li>Akanya ka meetlo ya setso e e tlwaelegileng, boleng le ditumelo</li> <li>Akanya ka kgogakgogano magareng ga tshiamo le bosula</li> <li>Gakologelwa ditiragalo ka tatelano e e siameng o dirisa paka e e siameng</li> <li>Tirisano mmogo e e amogelesegang ka nako ya dipuisano tsa ditlhopha</li> <li>Supa ka moo puo e e naganelang letlhakore le le lengwe e tlhamiwang ka gona le mokgwa o e amang moreetsi ka gona</li> </ul> <p><b>Diragatsa motshameko wa dipotsotherisano mo phaposi borutelong</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dira tlhagiso ya molomo o lebeletse bareetsi</li> <li>Bontsha temogo ya bareetsi ba ba farologaneng</li> <li>Farologanya modumo, segalo, le lebelo laa lentswe</li> <li>Akanya ka ditlhagiso le bokgoni jwa gago le jwa ba bangwe ka tshisimogo</li> </ul>	<p><b>Go buisa dinaane, sk. Kinane/noolwane</b> <b>Go buisetsa go tlhaloganya</b> <b>Ditirwana tsa pele ga puiso</b> <b>Ditogamaano tsa go buisa:</b> go okola, go tlovisa matlho, ponelopele, go lebelela ditlhangwapono tse di farologaneng, le go kgontsha go di ranola</p> <p><b>Ditogamaano tsa puiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go tlovisa matlho go bona dintlha tse di kgethegileng/totobetseng</li> <li>Go okola go bona dikakanyo ka karetso</li> </ul> <p><b>Ditogamaano tsa Tekatlhaloganyo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bopa tshwantshokgopolo ya dikarolo tsa sethangwa.</li> <li>Amanya le tsa botshelo jwa gago</li> </ul> <p><b>Thuto ya dikwalwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Buisana ka diponagalo tsa dinaane sk. Baanelwa, boanedi, poloto, kgotlhang, maitshetlego, tikologo, manedi, thitokgang le molaetsa.</li> <li>Tlhama le go tlhalosa dipholo kgotsa bokhutlo jo bo batliwang</li> <li>Thanolo le tsibogelo ya sethangwa ka kakaretso</li> <li>Dirisa thanodi go godisa tlotofoke</li> <li>Sobokanya sethangwa ka dipolelo di le 3-5</li> </ul> <p><b>Mokgwa wa ruta go buisa</b> Puisetsogodimo/tlogela tsotlhe o buise/puiso ka mogoso/puiso ka kopanelo/puiso ka nosi o</p>	<p><b>Go kwala naane, sk. kinane/noolwane</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kwalela maitlomo a gago, a tlhaloso, go tshameka, a go bopa setshwantsho sa tlhaloganyo</li> <li>Leka go ruta thuto e e nang le molaetsa</li> <li>Dirisa baanelwa ba ba sa tsheleng</li> <li>Dirisa tlotofoke e e maleba</li> <li>Nagana ka ga sethogo le go tlhama dikakanyo</li> <li>Tlhagisa dikakanyo tse di kgodisang sentle</li> <li>Akanya le go tlathoba tiro ya gago le tiro ya boitlhamedi</li> <li>Kwala sethangwa sa ntlha o tlhokometse thitokgang/nthakgolo le puo le melawana e e maleba ya maitlomo le baamogedi ba ba rileng</li> </ul> <p><b>Dirisa dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira paakanyetsotiro/Pele ga go kwala</li> <li>Go kwala ditlhangwa tsa ntlha</li> <li>Go boeletsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlhotlha diphoso le</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul> <p>Kwala mafoko le bokao jwa ona mo thanoding ya gago kgotsa kgetsana ya mafoko Dirisa thanodi go dira mopeleto le kgodiso ya tlotofoke</p>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko</b> Matlhaodi (popego, palo, mmala) (masupi le mabadi)</p> <p><b>Kgato ya go dira ka dipolelo</b> Polelonolo, polelopate Dipolelo, dipotso, ditaello)</p> <p><b>Bokao jwa mafoko</b> Makaelagongwe le Malatodi</p>

KGWEDITHARO 4				
BEKE	GO BUA REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA MO TIRISONG
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neela pegelo e e lekalekanang e bile e na le tihaloganyo</li> </ul> <b>Tekanyetso ya thuto – mo go ipaakanyetseng tihagiso ya molomo</b>	buisa naane <b>Go buisetsa go ijesa monate</b> Padi/patsana e tla buisiwa ka metsotso e le 30 ka letsatsi	Dirisa dikarata tsa go buisa go gatelela tswelelopele ya puiso	
<b>TLHATLHOBHO E E TLHOMAMENG: TIRO 7</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tihagiso ya Molomo (Maduo: 20)</li> </ul> <b>Tiro e, ke tswelotso go tswa mo kgweditharo 3. E wediwa le go rekotiwa mo kgweditharo 4.</b>				
3-4	<b>Go reetsa le go buisana ka sethangwa sa ditaelo, sekao. Go faga bogobe jwa ting, go besa molelo fa isong, Go apaya morogo jj</b> Ditirwana tsa matseno: ponelopele Morutabana o buisa sethangwa sa ditaelo a dirisa ditogamaano tsa go ruta ka kopanelo <ul style="list-style-type: none"> <li>Tihaola diponagalo tsa sethangwa sa ditaelo</li> <li>Tihokomela ditlhogo tse di botlhokwa</li> <li>Supa go tihaloganya ga ditaelo ka go botsa dipotso go batla tlhaloso</li> <li>Gopola tsamaiso</li> <li>Neela tshosobanyo ya ditaelo</li> <li>Kwala dintlha le go diragatsa ditaelo</li> <li>Tshwaela go utlwala ka ditaelo</li> </ul> <b>Tekanyetso ya thuto – mo go ipaakanyetseng tihagiso ya molomo</b>	Go buisa sethangwa sengwe sa ditaelo, dikaelo Go buisetsa go tihaloganya: Ditogamaano tsa Puiso: <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa ditogamaano tse di maleba tsa go buisa le go tihaloganya: go tlovisa matlho</li> <li>Ipopele bokao jwa mafoko a a sa tiwaelegang le ditshwantsho</li> </ul> Ditogamaano tsa Tekatlhologanyo: <ul style="list-style-type: none"> <li>Dira ponelopele ka sethangwa.</li> <li>Ipopele bokao ka sethangwa</li> <li>Sekaseka tsa sethangwa</li> <li>Sekaseka diponagalo tsa sethangwa: thulaganyo le melawana ya ditlhagwa tsa ditaelo.</li> <li>Rulaganya ditaelo tse di tihakatlhakaneng</li> <li>Bontsha go tihaloganya sethangwa le mokgwa o se dirisiwang ka ona: puiso ya lefoko ka lefoko</li> <li>Lemoga le go tlhalosa dipopego tse di farologaneng, tiriso ya puo, le maitthomo/maikaelelo</li> <li>Tihaola le go tlatlhoba rejisetara ya sethangwa</li> </ul>	<b>Kwala tshosobanyo ya sethangwa sa ditaelo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa thanodi</li> <li>Sobokakanya ditaelo tsa sethangwa</li> <li>Sobokanya sethangwa go ya ka dipolelo/ditemana</li> <li>Dirisa melawana jaaka pele, go latela, morago jj.</li> <li>Dirisa lethomeso la go kwala</li> <li>Dirisa dipolelwana tse di gokaganyang</li> <li>Rulaganya mafoko le dipolelo sentle</li> </ul> <b>Dirisa dikgato tsa go kwala</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira paakanyetsotiro/Pele ga go kwala</li> <li>Go kwala ditlhagwa tsa ntlha</li> <li>Go boeletsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlhotlha diphoso le</li> <li>Go tihagisa</li> </ul> Kwala mafoko le bokao jwa ona mo thanoding ya gago kgotsa kgetsana ya mafoko Dirisa thanodi go dira mopeleto le kgodiso ya tlotlofoko Dirisa dikarata tsa go buisa go gatelela tswelelopele ya puiso	<b>Kgato ya go dira ka mafoko:</b> Matlhalosi a mokgwa, nako, lefelo. <b>Kgato ya go dira ka dipolelo: polelotswako le polelopate</b>

KGWEDITHARO 4				
BEKE	GO BUA REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA MO TIRISONG
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Tihaloganya le go dirisa tshedimosetso ya ditlhangwa ka tsela ee maleba</li> <li>Tshwantshanya ditaelo tse pedi tse di farologaneng</li> </ul> <p><b>Mokgwa wa ruta go buisa</b> Puisetsogodimo/tlogela tsotlhe o buise/puiso ka mogoso/puiso ka kopanelo/puiso ka nosi o buisa padi/patsana</p> <p><b>Go buisetsa go ijesa monate.</b> Naane e tla buisiwa ka metsotso e le 30 ka letsatsi</p>		
5-6	<p><b>Go reetsa le go buisana ka leboko</b> Morutabana o buisa leboko a dirisa ditogamaano tsa go ruta ka kopanelo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa matseno: okola setlhangwa le go bontsha ditemana, morumo, poeletsomodumo jj.</li> <li>Reetsa leboko go tlhagisa dintlha tse di totobetseng</li> <li>Supa/ranola diponagalo tsa leboko</li> <li><b>Sobokanya leboko</b></li> <li>Sobokanya dintlha tse di totobetseng le go kwala diteng tse di rileng</li> <li>Buisanang ka boleng jwa tsa loago, tsa setho le tsa setso mo setlhangweng</li> <li>Tshwaelaka mo boleng le molaetsa e tlhagisiwang ka teng mo setlhangweng</li> <li>Sensitively gives balanced and constructive feedback</li> </ul> <p><b>Tekanyetso ya thuto – mo go ipaakanyetseng tlhagiso ya molomo</b></p>	<p><b>Buisa leboko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditirwana tsa pele ga puiso, sekao, ponelopele o labile setlhogo le diitshwantsho</li> </ul> <p><b>Ditogamaano tsa puiso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tihaloganya seabe sa tiriso ya puo ya botshwantshi le dipotso tse di sa tlhokeng dikarabo</li> <li>Go tlhagisa bokao jwa mafoko a a sa tiwaelang le ditshwantsho</li> </ul> <p><b>Ditogamaano tsa tekatlhologanyo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tlhagisa bokao jwa setlhangwa.</li> <li>Botsa dipotso mabapi le setlhangwa</li> </ul> <p><b>Thuto ya dikwalwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Supa le go ranola diponagalo tsa ditlhangwa tse di farologaneng tse di kwadilweng kgotsa mefuta ya ditlhangwa, sk. Moribo/morethetho, morumo, mothofatso, tshwantshiso le maetsi</li> <li>Supa le go tshwaela tiriso ya dipopego tsa poko</li> <li>Buisana ka popego ya leboko</li> </ul>	<p><b>Kwala leboko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirisa poeletsomedumo, (ditumammogo le ditumanosi), tshwantshiso, tshwantshanyo, thitokgang</li> <li>Akanya le go tlathloba tiro ya gago le tiro ya boithamededi</li> <li>Aga le go rulaganya dintlha o dirisa dikgato tsa go kwala</li> </ul> <p><b>Dirisa dikgato tsa go kwala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Go dira paakanyetsotiro/pele ga go kwala</li> <li>Go kwala ditlhangwa tsa ntlha</li> <li>Go boeletsa</li> <li>Go tseleganya</li> <li>Go tlhotlha diphoso le</li> <li>Go tlhagisa</li> </ul> <p>Kwala mafoko le bokao jwa ona mo thanoding ya gago kgotsa kgetsana ya mafoko</p> <p>Dirisa thanodi go dira mopeleto le kgodiso ya tlotlofoko</p>	<p><b>Kgato ya go dira ka mafoko</b> sediri, sedirwa</p> <p><b>Kgato ya go dira dipolelo</b> tshwantshanyo, tshwantshiso, mothofatso, maetsi</p> <p><b>Puopegelo le puosebui</b> <b>Bokao jwa mafoko</b> Ditsejwana</p>

KGWEDITHARO 4				
BEKE	GO BUA REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA MO TIRISONG
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ranola le go buisana ka tiriso ya botshwantshi/molaetsa</li> <li>- Bontsha go tlhaloganya leboko, le kamano ya lona ka botshelo jwa gago</li> </ul> <p><b>Mokgwa wa ruta go buisa</b>                      Puisetsogodimo/tlogela tsotlhe o buise/puiso ka mogoso/puiso ka kopanelo/puiso ka nosi o buisa leboko</p> <p><b>Go buisetsa go ijesa monate.</b>                      Leboko le tla buisiwa ka metsotso e le 30 ka letsatsi</p>	Dirisa dikarata tsa go buisa go gatelela tswelolepele ya puiso	
<p><b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 8</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setlhangwa sa tirisano (Maduo: 10)</li> </ul> <p>Se kwalwa pele ga teko</p>				
7-8	<p><b>Poeletso</b>                      Tekanyetso ya tlhagiso ya tiro ya molomo</p>			
9-10	<p><b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 9: TEKO</b>  <b>TSIBOGELO YA DITLHANGWA (MADUO: 50)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potso 1: Tekatlhaloganyo ya Puiso (Maduo: 20)</li> <li>• Potso 2: Setshwantshopono (Maduo: 10)</li> <li>• Potso 3: Tshobokanyo (Maduo: 5)</li> <li>• Potso 4: Dipopego tsa Puo le Melawana mo Tirisong (Maduo: 15)</li> </ul>			

DITIRO TSA TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG (Tekanyetso ya go ithuta)			
<b>Ditiro tsa Go Bua le Go Reetsa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ditiro tse di farologaneng tsa Go Reetsa le Go Bua</li> </ul>	<b>Ditiro tsa Go Buisa le Go Lebelela</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dikgato tsa go buisa</li> <li>Ditiro tsa puisetsogodimo</li> <li>Ditiro tsa tekathaloganyo ya puiso</li> <li>Ditiro tsa dikwalo tse di ikaegileng ka dikwalo tse di tlaotsweng mo kgweditharong tse pedi.</li> </ul>	<b>Ditiro tsa Go Kwala le Go Tlhagisa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dikgato tsa go kwala</li> <li>Ditemana</li> <li>Ditlhangwa tsa tirisano</li> <li>Tlhamo</li> <li>Boitlhamedi</li> </ul>	<b>Ditirwana tsa go reetsa le go bua</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mefuta ya ditirwana tsa go reetsa le go bua tse di amanang le mofuta wa setlhangwa</li> </ul>
TSHOBOKANYO YA DITIRO TSA TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG KGWEDITHARO 4			
<b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 7: TIRO YA MOLOMO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Puisetsogodimo (Maduo: 20)</li> </ul> Simolola ka tiro e, mo kgweditharong ya ntlha mme e wediwe mo kgweditharong ya bobedi fa maduo a rekotiwa	<b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: TIRO 8</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setlhangwa sa tirisano (Maduo: 10)</li> </ul> E kwalwa pele ga teko	<b>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG; TIRO 9: TEKOTSI BOGELA YA DITLHANGWA (Maduo: 50)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Potso 1: Tekathaloganyo ya puiso (Maduo: 20)</li> <li>Potso 2: Setshwantshopono (Maduo: 10)</li> <li>Potso 3: Tshobokanyo (Maduo: 5)</li> <li>Potso 4: Dipopego tsa Puo le Melawana mo Tirisong (Maduo: 15)</li> </ul>	

DITIRO TSA TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG	
Mo Bogareng jwa ngwaga	Tlhatlhobo
Tekanyetso e e rulagangwang kwa sekolong	DITLHATLHOBO
6 Ditiro tse di tlhomameng tsa tekanyetso 1 Tiro ya molomo (Puisetso godimo go ralala dikgweditharo tse pedi tsa ntlha) 3 Ditiro tsa dikwalwa 1 Go tsibogela ditlhangwa 1 Teko ya bogare jwa ngwaga	1 TIRO YA MOLOMO –Tlhagiso ya Porojeke ya boitlhamedi (Kgweditharo tse pedi tsa bofelo) 1 Tiro ya ditlhangwa tsa tirisano 1 Teko ya bofelo jwa ngwaga